

Na osnovu člana 60 Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, broj: 394/20/UD/389/R1/389 od 23.10.2020. godine, na temelju Odluke o izmjenama i dopunama OPU-IP-208/2021 od 23.03.2021. godine, na temelju Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Društva za osiguranje „ASA OSIGURANJE“ dioničko društvo Sarajevo broj: 000078/22/UD/9/R1/9 od dana 14.02.2022. godine, te Odluke o izmjenama Statuta broj 457/22/UD/410/R1/410 na temelju Odluke o potvrđivanju odluke o usvajaju izmjenu Statuta broj OPU-IP-43/2023 od 16.01.2023. godine po dobijenoj saglasnosti Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH broj 02-07.3-04-160/24 od 15.03.2024. godine Uprava Društva donosi:

02.99-ostala dobrovoljna zdravstvena osiguranja

POSEBNI USLOVI DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – „Dr.SPECIAL“

A - UVODNE ODREDBE

Član 1.

Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

1. Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja – Dr. Special (u daljem tekstu: Posebni uslovi) sastavni su dio ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojeg je ugovarač osiguranja sklopio s ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo (daljem tekstu: Osiguravač).
2. Posebni uslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja- Dr. Special, polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao pismena potvrda o sklopljenom ugovoru o osiguranju i ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju sastavni su dio ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.
3. U slučaju neslaganja neke odredbe uslova i polise osiguranja primijeniti će se odredbe polise.
4. Pojedini pojmovi u Posebnim uslovima znače:
 - **Osiguravač** je ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo.
 - **Ugovarač osiguranja** je svaka pravna ili fizička osoba koja s Osiguravačem sklopi ugovor o osiguranju i koja se obavezuje plaćati premiju osiguranja.
 - **Ponuđač** je osoba koja u namjeri da sklopi osiguranje podnese pismenu ili usmeno ponudu Osiguravaču.
 - **Osiguranik** je osoba kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju i koja temeljem nastalog osiguranog slučaja ima pravo na ispunjenje ugovorne obaveze Osiguravača.
 - **Saosiguranik** je osoba kojoj pripadaju identična prava i obaveze iz ugovora o osiguranju kao i Osiguraniku osim ako je odredbama ugovora o osiguranju ili Posebnim uslovima osiguranja drugačije određeno. Status saosigurane osobe mogu imati bračni ili izvanbračni partner i djeca (biološka i usvojena) Osiguranika.
 - **Osigurani slučaj** — Osigurani slučaj predstavlja budući neizvjestan i od volje osiguranika nezavisan događaj kada je nad osiguranom osobom uslijed poremećaja zdravstvenog stanja (bolesti ili povrede) izvršen medicinski opravdan tretman, koji je predmet ugovora o osiguranju i čije troškove je potrebno izmiriti zdravstvenoj ustanovi ili osiguranoj osobi.
 - **Premija osiguranja** je iznos koji je ugovarač osiguranja obavezan platiti Osiguravaču po ugovoru o osiguranju.
 - **Ponuda** je pismeni obrazac Osiguravača na kojem ponuđač izjavljuje svoju volju za sklapanje ugovora o osiguranju
 - **Polisa osiguranja** je dokument o sklopljenom ugovoru o osiguranju..
 - **Limit pokrića** je maksimalna obaveza Osiguravača u okviru ugovorenog osiguravajućeg pokrića za svaku osiguranu osobu tokom osiguravajuće godine, a koji je naveden u polisi.
 - **Poček ili odgoda** osiguravajućeg pokrića je razdoblje na početku trajanja osiguranja u kojem Osiguravač nije u obavezi snositi trošak niti isplatiti naknade iz osiguranja.
 - **Pružatelj usluga** je privatna ordinacija, poliklinika ili druga zdravstvena ili druga ustanova iz Mreže ugovorenih zdravstvenih ustanova Osiguravača u kojoj osiguranik obavlja ugovorene medicinske usluge na osnovu uputnice dostavljene od strane Osiguravača, kao i pružatelj usluga medicinskih savjeta ili tretmana putem digitalnih komunikacijskih platformi, te drugih dodatnih usluga.
 - **Mreža ugovornih zdravstvenih ustanova** Osiguravača predstavlja sve ugovorne zdravstvene i druge ustanove u kojima osiguranik može obaviti medicinske usluge iz ugovora o osiguranju. Važeći popis ugovorenih zdravstvenih ustanova nalazi se na službenoj web stranici Osiguravača: www.asacentral.ba. ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo ima zaključen ugovor sa PZU EUROFARM – Centar poliklinika. Pored centara koje PZU Eurofarm posjeduje, Osiguranik je u mogućnosti izabrati bilo koju drugu zdravstvenu ustanovu s kojom Osiguravač ima potpisani ugovor i koja ispunjava Zakonske uslove da ostvari medicinske usluge definisane polisom osiguranje.
 - **Ljekar cenzor** je svako lice koje posjeduje diplomu priznatog fakulteta zdravstvene struke, koje ima dozvolu i ovlašteno je za obavljanje ljekarske prakse

u Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim propisima i pravnim sistemom a kojeg angažuje Osiguravač.

- **Zdrava osoba** je osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju obavlja sve životne i radne aktivnosti te nema subjektivne fizičke ili psihičke tegobe, ne uzima bilo kakvu terapiju i ne koristi nikakve medicinske usluge i kojоj u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju medicinski priznatim metodama nije utvrđeno oboljenje, povreda ili stanje koje traje (ili se može očekivati da će trajati) duži vremenski period bez razumno predviđljivog datuma prestanka i koje mogu karakterisati remisije koje zahtijevaju stalnu ili povremenu bolničku ili vanbolničku njegu ili liječenje.
- **Uslovno zdrava osoba** je osoba koja nema veće subjektivne fizičke ili psihičke tegobe te obavlja sve životne i radne aktivnosti uz povremeno ili redovito liječenje. Uslovno zdrava osoba može se osigurati uz ocjenu rizika prema procjeni ovlaštenog ljekara cenzora.
- **Zdravstveni savjetnik** je medicinski obrazovana osoba koja u ime i za račun Osiguravača pomaže Osiguranicima kod ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju te određuje i odobrava osiguraniku način i obim korištenja odgovarajuće medicinske usluge ili drugih prava iz ugovora o osiguranju.
- **Ovlašteni ljekar** je svako lice koje posjeduje diplomu priznatog fakulteta zdravstvene struke, koje ima dozvolu i ovlašteno je za obavljanje ljekarske prakse u Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim propisima i pravnim sistemom.
- **Upitnica** je dokument koju Zdravstveni savjetnik osiguravača dostavlja u ugovornu zdravstvenu ustanovu za obavljanje dogovorene medicinske usluge pokrivene osiguranjem.
- **Implantat** je medicinsko sredstvo koje se hirurškim putem ugrađuje u ljudski organizam.

Član 2. Sposobnost za osiguranje

1. U pravilu se mogu osigurati osobe od 18 do navršenih 65 godina života.
2. Ako je posebno ugovoren i ako je plaćena dodatna premija, određena prava iz polise dobrovoljno zdravstvenog osiguranja mogu koristiti i Saosiguranici. Saosiguranik može biti isključivo supružnik (bračni ili izvanbračni partner) i/ili djetje osnovnog Osiguranika od 0 godina do navršenih 17. godina života.
3. Ako je u obitelji više od troje djece, četvrti i svako sljedeće dijete, je automatski u pokriću bez dodatnog plaćanja, ako je prethodno ugovoren doplatak za troje djece
4. Ništavan je ugovor o osiguranju duševno bolesne osobe, osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti, te osobe narušena zdravlja koje boluju od bolesti navedenih u članu 15. ovih Posebnih uslova osiguranja.

B - UGOVORNE ODREDBE

Član 3.

Sklapanje ugovora o osiguranju

1. Osiguranje se sklapa na osnovu pismene ponude i ispunjenog zdravstvenog upitnika o zdravstvenom stanju Osiguranika. Ako nije drugačije definirano.
2. Osiguravač može prethodno tražiti pismenu ponudu od ponuđača na obrascu Osiguravača. Ako ugovarač osiguranja i Osiguranik nisu jedna te ista osoba, Osiguravač može tražiti da tu ponudu potpiše i Osiguranik.
3. Ako Osiguravač ne prihvati pismenu ponudu, obavezan je u roku od 8 dana od dana njenog primanja o tome pismeno obavijestiti ponuđača.
4. Ako Osiguravač u roku navedenom u stavu 3. ne odbije ponudu koja ne odstupa od uslova po kojima Osiguravač sklapa osiguranje, te Ako je ponuđač uplatio premiju ili prvu ratu premije predviđenu ugovorom o osiguranju, smatrati će se da je Osiguravač prihvatio ponudu i da je ugovor o osiguranju sklopljen. U tom slučaju smatra se da je ugovor o osiguranju sklopljen danom zaprimanja ponude od strane Osiguravača.

5. Ako pismena ponuda odstupa od uslova pod kojima Osiguravač zaključuje predloženo osiguranje, Osiguravač može izdati polis u skladu sa svojim uslovima. Ugovarač osiguranja ima pravo u roku 8 dana od prijema polise pismeno se izjasniti o neprihvatanju izmjena i odustajanju od ugovora, a u protivnom se smatra da ih je prihvatio.
6. Smatra se da je ponuđać odustao od sklapanja ugovora, ako na izmijenjene uslove ne pristane u roku od 8 dana od primanja preporučenog pisma Osiguravača.
7. Ako osiguranje ne bude sklopljeno, ponuda i priložena dokumentacija ne vraćaju se ponuđaču.
8. Ugovor o osiguranju i svi dodaci ugovora vrijede samo ako su sklopljeni u pismenom obliku.
9. Potpis ugovarača osiguranja na ponudi za osiguranje vrijedi kao potpis na polisi osiguranja.
10. Za Saosiguranike do navršenih 18 godina starosti, za zaključenje ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju potrebna je pismena saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.

Član 4.**Teritorijalno važenje osiguranja**

Osiguravajuća zaštita vrijedi na području Bosne i Hercegovine.

Član 5.**Početak i istek osiguranja**

1. Osiguranje počinje u 24,00 sata dana koji je označen u polisi kao početak osiguranja i prestaje u 24,00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan prestanka osiguranja.
2. Osiguranje prestaje za svakog pojedinog Osiguranika u 24,00 sata bez obzira da li je i koliko ugovorenog trajanje onog dana kada:
 - nastupi smrt Osiguranika,
 - Osiguranik dobije status osobe koja ne može biti osigurana prema članu 2. ovih Posebnih uslova osiguranja,
 - protekne rok iz člana 21. stav 1. ovih Posebnih uslova, a premija do toga roka nije plaćena,
 - bude raskinut ugovor o osiguranju u smislu člana 28. ovih Posebnih uslova,
 - ukoliko dođe do raskida ugovora o radu, penzionisanja osobe i sl.
 -

Član 6.**Početak i istek obaveze Osiguravača**

1. Obaveza Osiguravača za Osiguranika ili novoprmljenog člana grupnog osiguranja, ako nije ugovoren poček osiguranja počinje u 24,00 sata dana koji je označen u polisi kao početak osiguranja, ali ne prije 24,00 sata dana kada je plaćena premija ili prva rata premije.
2. Ako je ugovoren poček osiguranja obaveza Osiguravača za Osiguranika ili novoprmljenog člana grupnog osiguranja počinje u 24,00 sata sljedećeg dana nakon isteka počeka, ali ne prije 24,00 sata dana kada je plaćena premija ili prva rata premije.
3. Osiguravač ne pokriva troškove ugovorenih usluga nastalih prije isteka roka iz stava 1. i 2. ovog članka.
4. Obaveza Osiguravača za svakog Osiguranika ili pojedinačnog člana grupnog osiguranja prestaje u 24,00 sata onog dana koji je naveden u polisi kao istek osiguranja, a prije tog roka 24,00 sata dana kada je ugovor prestao prije ugovorenog isteka po nekom drugom osnovu iz člana 5. stava 2.

Član 7.**Trajanje ugovora o osiguranju**

1. Trajanje ugovora o osiguranju navedeno je na polisi.
2. Ugovor o osiguranje u pravilu se sklapa na dvije ili više godina,, a minimalan period osiguranja je godina dana.
3. Premija se obračunava za svaku osiguravajuću godinu posebno.

Član 8.**Poček – odgoda**

1. Opći poček iznosi 30 dana.

2. Opći poček se ne primjenjuje u slučaju nezgode i ugovorenog preventivnog pregleda, i u drugim slučajevima potpisanim u ovim uslovima
3. Za bolesti i posljedice nezgode za koja liječenje započene tokom počeka postoji osiguravajuća zaštita tek nakon isteka počeka, s izuzetkom slučaja prema stavu 3. ovog člana.
4. Poseban poček je period čije je trajanje određeno polisom ili odredbama ovih uslova. Za indikacije povezane sa trudnoćom posebni poček je 270 dana.
5. Kod promjene ugovora o osiguranju zbog ugovaranja većeg obima pokrića, pravo na veći obim osiguravajućeg pokrića prema izmijenjenom ugovoru o osiguranju počinje s danom isteka počeka, koje se računa počevši od dana stupanja na snagu većeg obima prava. Pravo na pokrivanje troškova prava po ugovoru, a za vrijeme trajanja počeka se ostvaruje u skladu sa manjim obimom pokrića.
6. Opći i posebni poček primjenjuju se samo pri prvom sklapanju ugovora o osiguranju i Ako je od isteka osiguranja do početka obnovljenog (produženog) osiguranja proteklo više od 30 dana.

Član 9.**Osigurani slučaj**

1. Bolest je prema opšte priznatom stavu medicinske nauke narušeno fizičko ili duševno stanje.
2. Nezgoda je svaki iznenadni od volje Osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo Osiguranika, ima za posljedicu tjelesnu povredu (potpunu ili djelomičnu invalidnost) ili narušenje zdravlja Osiguranika koje zahtijeva ljekarsku pomoć.
3. Nezgodom se, u smislu prethodnog stava, smatraju naročito sljedeći događaji:
 - sudar,
 - udar kak vim predmetom ili o kakav predmet,
 - gaženje Osiguranika,
 - udar električne struje ili groma,
 - pad, okliznuće, survavanje,
 - udar ili ujed životinje i
 - ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest.
4. Nezgodom se smatraju i sljedeći događaji koji ne zavise od volje Osiguranika:
 - trovanje hranom ili hemijskim sredstvima iz neznanja Osiguranika, osim profesionalnih bolesti;
 - infekcija ozljede prouzrokovana nesretnim slučajem;
 - trovanje uslijed udisanja plinova ili otrovnih para, osim profesionalnih bolesti;
 - opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tekućinama ili parom, kiselinama, lužinama i slično;
 - utapanje ili davljenje,
 - gušenje uslijed zatrpanjavanja zemljom, pijeskom ili slično;
 - istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prijelom kostiju koji nastanu uslijed naglih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim vanjskim događajima Ako je to nakon ozljede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi;
 - djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako im je Osiguranik bio izložen neposredno radi jednog prije toga nastalog nesretnog slučaja, ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti ili im je bio izložen radi spašavanja ljudskog života;
 - djelovanje rendgenskih ili radijskih zraka, ako nastupe naglo ili iznenada, osim profesionalnih bolesti.
5. Ne smatraju se posljedicom nezgode u smislu Posebnih uslova:
 - trbušne kile, kile na pupku, vodene ili ostale kile, osim onih koje nastanu uslijed izravnog oštećenja trbušnog zida pod neposrednim djelovanjem vanjske mehaničke sile na trbušni zid. Ako je nakon ozljede utvrđena traumatska kila kod koje je klinički uz kilu utvrđena ozljeda mješovitih dijelova trbušnog zida u tom području,
 - anafilaktički šok, osim ako nastupi pri liječenju radi nastalog nesretnog slučaja,
 - hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, sakralgija, miofascitis, kokecidiginija, išialgija, fibrotizacija i sve pato-anatomske promjene slabinsko krstačne regije označene analognim terminima, Ako nisu izazvane izravnim mehaničkim uticajem na kičmu,
 - odljepljenje mrežnice (ablatio retinae) prethodno bolesnog ili degenerativno promjenjenog oka, osim u slučaju da je nastalo uslijed vanjske povrede oka,

Ako je neposredno nakon nezgode utvrđeno u bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi ili po ovlaštenom ljekaru,

- posljedice koje nastanu uslijed delirijum tremensa i djelovanja droge,
- zarazne i profesionalne bolesti (bolesti zanimanja),
- stanja psihičkih disfunkcija bez obzira na uzrok,
- infekcije i bolesti koje nastanu uslijed raznih alergija, rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih izraslina tvrde kože,
- posljedice medicinskih, naročito operativnih zahvata, koji se poduzimaju radi liječenja ili sprečavanja bolesti (preventiva), osim ako je do tih posljedica došlo uslijed dokazane greške medicinskog osoblja (vitium artis),
- patološke promjene kostiju i patološke epifiziolize,
- sistemske neuro-muskularne bolesti i endokrine bolesti,
- psihički poremećaji (neuroze, psihoneuroze), osim ako se organski uslovjeni poremećaji nervnog sistema koji nastupe kao posljedica nezgode, mogu svesti na neko organsko oštećenje.
- Osiguravajuća se zaštita proteže i na nezgode prouzrokovane srčanim infarktom i na nezgode uslijed moždanih udara te duševnih poremećaja i gubitaka svijesti (isključujući slučajeve pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava). Međutim, srčani infarkt i moždani udar se ni u kojem slučaju ne smatraju posljedicom nezgode.

Član 10. Osiguravajuće pokriće

Po ovim Posebnim uslovima, osiguravaju se troškovi medicinski neophodnog vanbolničkog (ambulantnog i dnevnom bolničkom) i bolničkog liječenja zbog bolesti i nezgode.

I - Vanbolničko liječenje

1. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje predstavlja model osiguravajuće zaštite koje osiguraniku, na osnovu utemeljene medicinske indikacije, u slučaju novonastale bolesti, pogoršanog zdravstvenog stanja ili povrede pokriva troškove obavljenih specijalističkih ljekarskih pregleda i dijagnostičkih postupaka, fizioterapijskih tretmana liječenja, te kod nekih programa preventivne preglede putem Mreže ugovornih zdravstvenih ustanova, kao i troškove lijekova i medicinskih pomagala, a sve prema obimu osiguravajućeg pokrića određenom Ugovorom o osiguranju.
2. Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem za vanbolničko liječenje pokriveni su i troškovi medicinski neophodnog vanbolničkog (ambulantnog i dnevnom bolničkom liječenja) zbog bolesti ili nezgode kao i troškovi obavljenih preventivnih pregleda.
3. Osiguravajuća zaštita po osnovu vanbolničkog liječenja se odnosi na troškove sljedećih usluga:
 - Specijalističke ljekarske preglede,
 - Dijagnostičke postupke (laboratorijska dijagnostika, radiologija, konstantne pretrage)
 - Kontrolne preglede,
 - Laboratorijske pretrage,
 - Endoskopske postupke,
 - Online konsultacije s ljekarom ili ovlaštenim stručnjakom za određeno područje,
 - Online pedijatrijske konsultacije,
 - Baby bonus,
 - Psihološke intervencije u slučaju nasilja nad djetetom,
 - Preventivni pregled sa širokim obimom usluga,
 - Terapijski postupci,
 - Telemetrija fizioloških znakova tijela,
 - Kućna posjeta ljekara,
 - Izbor ljekara,
 - Drugo mišljenje,
 do iznosa ukupnog godišnjeg limita i u skladu s ograničenjima po broju i vrsti usluga, a u zavisnosti od ugovorenih paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
4. Osiguravajuća zaštita po osnovu pokrića troškova preventivnih pregleda odnosi se na pokriće troškova ovih pregleda, a koje klijenti imaju mogućnost obaviti u toku godine osiguranja.

II - Bolničko liječenje

1. Bolničko liječenje podrazumijeva pokriće troškova medicinskog tretmana, odnosno liječenja u ustanovi koja se u skladu sa zakonom u BiH smatra bolnicom, koja je registrovana u skladu sa odredbama zakona i gde je Osiguranik pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, koja ima adekvatnu dijagnostičku, laboratorijsku, hiruršku i terapijsku opremu. U bolničkom liječenju medicinske usluge moraju biti

naučno priznate metode koje su klinički testirane i priznate, a saglasno polisi osiguranja, a da pri tome u ustanovi Osiguranik zauzima krevet u svrhu liječenja koje je trajalo duže od 24 sata u kontinuitetu.

2. Bolničko liječenje se ne smatra medicinski potrebnim ako je obrazloženo samo nemogućnošću ostvarenja kućnog liječenja ili drugim ličnim uslovima osiguranika.
3. Boravak u bolnici zbog liječenja zubi i zubnih pomagala, kao i zbog hirurških zahvata na zubima i čeljusti, smatra se medicinski neophodnim samo Ako nije bilo moguće, s medicinskom stanovišta, vanbolničko liječenje.
4. Bolničkim liječenjem ne smatra se smještaj osigurane osobe u ustanovama stacionarnog tipa kao što su:
 - a. dnevne bolnice,
 - b. ustanove za odvikavanje od bolesti zavisnosti,
 - c. duševne bolnice,
 - d. stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (banje),
 - e. hidroklinike,
 - f. sanatorijumi,
 - g. domovi za njegu bolesnika,
 - h. starački domovi, odnosno gerijatrijske ustanove
 - i. Lječilišta, centri za odmor, mršavljenje i oporavak i sl.
5. Usluge bolničkog liječenja obuhvataju isključivo:
 - 1) Plaćanje troškova za smještaj u bolnici i ishranu koja je medicinski dopuštena i koju je preporučio ovlašteni ljekar za vrijeme bolničkog liječenja. Kada je u pitanju naknada troškova smještaja i ishrane, Osigurač će, ako je tako ugovoren i ako bolnica u kojoj je Osiguranik na liječenju ima kapacitet I mogućnosti da iste osiguranoj osobi pruži, snositi troškove u slučaju:
 - smještaja u poluprивatnim sobama (tzv. apartmanski smještaj) koji podrazumijeva jednokrevetni ili dvokrevetne sobe, klimatizaciju, TV, telefon, kupatilo i WC u sklopu apartmana, kvalifikovanog medicinskog tehničara koji pruža dodatnu njegu, kao i medicinski dopušteni ishranu koja je preporučena od strane ovlaštenog ljekara za vrijeme bolničkog liječenja;
 - smještaja u trokrevetnim ili četvorokrevetnim sobama sa klimatizacijom, kupatilom i WC u sklopu sobe, kvalifikovanim medicinskim tehničarem koji pruža dodatnu njegu, kao i medicinski dopušteni ishranu koja je preporučena od strane ovlaštenog ljekara za vrijeme bolničkog liječenja;
 - 2) Plaćanje troškova za ljekare svih specijalnosti iz zdravstvene ustanove, odnosno bolnice u kojoj je Osiguranik na bolničkom liječenju, a što podrazumijeva pregled kod specijaliste bilo koje specijalnosti prema medicinskoj indikaciji;
 - 3) Plaćanje troškova za dijagnostičke metode - procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize po medicinskoj indikaciji i isključivo po preporuci Zdravstvenog savjetnika koju se neophodne za uspostavljanje zdravlja, poboljšanje zdravlja ili sprječavanje pogoršanja zdravlja Osiguranika. Dijagnostičke metode, koje zahtjeva Zdravstveni savjetnik, a u skladu sa medicinskom indikacijom i dijagnozom podrazumijevaju:
 - laboratorijska ispitivanja, i to svu neophodnu laboratorijsku dijagnostiku,
 - radiološka ispitivanja i to: UZ, RTG, rendgenografije, rendgenoskopije, CT i MR, kontrastne pretrage
 - endoskopske procedure,
 - biopsije,
 - ergometriju,
 - spirometriju,
 - EEG, EMG, EMNG, EKG, holter EKG,
 - ostale medicinske indicirane dijagnostičke procedure;
 - 4) Plaćanje troškova za ordiniranje terapije, koja predstavlja naknadu za rad za ovlaštenog ljekara i kvalifikovane medicinske tehničare, troškove korištenja medicinske, odnosno tehničke opreme, troškove ordiniranja lijekova i radiološkog materijala i druge materijalne troškove sprovodenja sljedećih vrsta terapija: medikamentozne, injekcione, infuzione, rane fizikalne, rane rehabilitacione, i rane logopedske;
 - 5) Plaćanje troškova za intervencije koje podrazumijevaju: intervencije u lokalnoj anesteziji, intervencije u općoj endotrehealnoj anesteziji i laparoskopske intervencije;
 - 6) Plaćanje troškova za lijekove i sanitetski materijal propisane za upotrebu u toku bolničkog liječenja, uz isključenje nadoknada za ljekovitu i mineralnu vodu, medicinska vina, hraničive preparate i sredstva za jačanje, okrijepljujuća sredstva, kozmetička sredstva, sredstva za ličnu njegu i neregistrovane lijekove i preparate prema nacionalnom registru lijekova;
 - 7) Plaćanje troškova za troškove medicinsko - tehničkih pomagala za bolničko liječenje, a maksimalno do limita definiranog na polisi osiguranja;
 - 8) Plaćanje za troškove operativnog zahvata, koja obuhvata naknadu za rad za ljekara hirurga, za anestesiologa, ljekare koji asistiraju i pomoćno osoblje (kvalifikovane medicinske tehničare i druge zdravstvene radnike), uključujući troškove preoperativne pripreme nastale od prijema na bolničko liječenje do

- operacije, intenzivne njege i naknadnog liječenja (postoperativna njega do otpuštanja iz bolnice), maksimalno do sume osiguranja ugovorene polisom. U troškove operativnog zahvata spadaju i implantati koje je propisao Zdravstveni savjetnik, a maksimalno do godišnjeg limita definiranog na polisi osiguranja po osiguranoj osobi;
6. Za korištenje usluga bolničkog liječenja Osiguranik ima pravo na plaćanje troškova maksimalno do ugovorene sume osiguranja i definisanih limita, ugovorenih polisom osiguranja, tj. ugovorom o osiguranju za ovo pokriće u toku osiguravajuće godine.
 7. Kada nastupi osigurani slučaj, Osiguravač će snositi razumne i uobičajene troškove koji nastanu u vezi sa liječenjem osigurane osobe, i to pružatelju zdravstvenih Usluga, a maksimalno do iznosa sume osiguranja navedene u polisi osiguranja, odnosno do podlimita navedenih na polisi osiguranja.
 8. Sve troškove, u vezi sa liječenjem ili medicinskim uslugama, koji prelaze iznos ugovorom definirane sume osiguranja, , odnosno prelaze raspoloživi iznos definisanih limita, snosi Osiguranik.
 9. Razumnim i uobičajenim troškovima kod bolničkog liječenja u zemlji smatraju se oni troškovi medicinskog liječenja koji nisu veći od općeg nivoa troškova u sličnim institucijama u Bosni i Hercegovini, kada se radi o istom ili sličnom medicinskom tretmanu - liječenju, uslugama ili pomoći.
 10. Liječenje , odnosno medicinski tretman može biti obezbijeden kao bolnički tretman Ako se ugovori pokriće za bolničko liječenje u zemlji. Osiguravajuće pokriće definirano je na polisi osiguranja.

III Zajedničke odredbe za vanbolničko i bolničko liječenje

Nadoknađuju se troškovi za lijekove propisane u okviru liječenja i nabavljenje u apotekama u Bosni i Hercegovini. Ne nadoknađuju se troškovi za ljekovitu i mineralnu vodu, medicinska vina, hranjive tvari i sredstva za jačanje, gerijatrijska sredstva, okrepljujuća sredstva, kontracepcijska sredstva, sredstva namijenjena ličnoj higijeni, kozmetička sredstva i sve neregistrirane lijekove.

Član 11.

Osiguranje povećanih (anormalnih) rizika bolesti (ARB)

1. Za Osiguranike čije zdravstveno stanje predstavlja povećani rizik, stepen abnormalnog rizika bolesti (dalje u tekstu: ARB) ocjenjuje se uvidom u medicinsku dokumentaciju koju je osiguranik dužan dostaviti Osiguravaču, na osnovu zdravstvenog upitnika i zdravstvenog pregleda, na zahtjev Osiguravača.
2. U slučaju da Osiguravač kod osiguranika utvrdi ARB, a ne radi se o bolestima iz čl.15., ugovarač osiguranja je dužan platiti povećanu premiju osiguranja, ovisno o utvrđenom stepenu ARB-a.
3. Ako se kod osiguranika utvrdi bolest koja nije navedena u popisu bolesti u ovim Posebnim uslovima Ljekar censor Osiguravača će odrediti stepen ARB-a prema sličnim ili srodnim rizicima.
4. Osobama čije zdravstveno stanje predstavlja povećani rizik, stepen ARB-a utvrđuje Osiguravač na osnovu podataka o zdravstvenom stanju osiguranika navedenih u zdravstvenom upitniku, uvidom u medicinsku dokumentaciju i/ili na osnovu zdravstvenog pregleda osiguranika uzimajući u obzir i popis stanja navedenih u ovom članu stav 5, na način da se osnovna premija uvećava ovisno o utvrđenom stepenu ARB-a. Troškove zdravstvenog pregleda Osiguranika snosi Osiguravač.
5. Bolesti i stanja za koje je moguće sklopiti ugovor o osiguranju uz plaćanje uvećane premije osiguranja su:
 - Poremećaji imunološkog sistema,
 - Hronične bolesti krv i krvotvornog sistema,
 - Endokrinološke bolesti i bolesti metabolizma,
 - Bolesti središnjeg živčanog sistema,
 - Bolesti cirkulacijskog sistema,
 - Angina pectoris,
 - Hipertenzivna bolest srca,
 - Ostale srčane bolesti i mane,
 - Aterosklerotske bolesti,
 - Hronične opstruktivne bolesti pluća,
 - Hronične bolesti probavnog sistema,
 - Sistemske bolesti vezivnog tkiva,
 - Degenerativne bolesti koštanog sistema i ozljede,
 - Hronične bolesti mokraćnih puteva,
 - Hronične bolesti ženskih i muških spolnih organa.

Član 12.

Utvrđivanje premije anormalnog rizika

1. Ako osiguranik boluje od bolesti koje su navedene u čl. 15. ovih Posebnih uslova ili ako osiguranik, za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju koji je sklopljen primjenom ovih Posebnih uslova, oboli od bolesti navedenih u čl 11. ovih Posebnih

uslova, neće biti prihvaćen u osiguranje odnosno po toj će bolesti biti isključen iz osiguravajućeg pokrića.

2. Ako se uvidom u medicinsku dokumentaciju osiguranika ne može utvrditi stepen ARB-a (npr. liječenje je još uvijek u tijeku i ne može se predvidjeti stabilizacija zdravstvenog stanja osiguranika) ugovor o osiguranju neće biti moguće sklopiti sve dok se ne bude mogao utvrditi konačni ishod zdravstvenog stanja osiguranika.
3. Do sklapanja ugovora primjenom ovih Posebnih uslova neće doći niti u slučajevima kada Osiguravač na osnovu ocjene ljekara censora i uvidom u medicinsku dokumentaciju osiguranika ocijeni da je rizik osiguranja preveliki.

Član 13.

Način zaključenja ugovora

1. Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za vanbolničko i bolničko liječenje, može se zaključiti kao:
 - individualno osiguranje,
 - grupno osiguranje.
2. Ako je posebno ugovoreno i ako je plaćena dodatna premija, određena prava navedena u Posebnim uslovima može koristiti i Saosiguranik ili više njih. Saosiguranik može biti isključivo supružnik (bračni ili izvanbračni partner) ili dijet Osiguranika od 0 godina do navršenih 18. godina života. Djetetom se smatra i osoba do 18. godine života komu je Osiguranik Zakonski skrbnik.
3. Polisom grupnog osiguranja mogu se osigurati zaposlenici u preduzećima, organizacijama, zajednicama i ustanovama, članovi određenih udruženja (Sindikati i slično), osobe za koje Ugovarač ima nedvosmislen ekonomski interes da ih osigura (učenici, studenti, poslovni saradnici i slično), kao i članovi uže porodice ako se u njima osiguravaju najmanje 3 osobe, koje su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedene.
4. Kod individualnog osiguranja vrši se individualna procjena medicinskog rizika osiguranika, na osnovu podataka sa ponude osiguranja, te na osnovu priložene medicinske dokumentacije i potpisane saglasnosti, u slučaju pozitivnih odgovora na pitanja o zdravstvenom stanju.
5. Kod ugovanja grupnog osiguranja do 5 članova vrši se individualna procjena medicinskog rizika osiguranika, na osnovu podataka sa ponude osiguranja, te na osnovu priložene medicinske dokumentacije i potpisane saglasnosti, u slučaju pozitivnih odgovora na pitanja o zdravstvenom stanju.
6. Kod ugovanja grupnog osiguranja za 6 i više članova ne vrši se individualna procjena medicinskog rizika osiguranika.
7. Kod osiguranja profesionalnih sportista osiguravajuće pokriće ne obuhvata liječenje i dijagnostičke postupke u vezi povreda nastalih uslijed profesionalnog bavljenja sportom odnosno pri treningu i sudjelovanju osiguranika u javnim sportskim takmičenjima u svojstvu registrovanog člana sportske organizacije.

Član 14.

Obim pokrića

Prošireni paket zdravstvenih i savjetodavnih usluga „Dr. SPECIAL“

1. Ugovaranjem polise osiguranja Osiguranik ostvaruje pravo na sljedeća osnovna pokrića i usluge:
 - a) **Online konsultacije s ljekarom ili ovlaštenim stručnjakom za određeno područje:** Usluga podrazumejava pružanje medicinskih savjeta, i/ili tretmana putem digitalnih komunikacijskih platformi između osiguranika i ovlaštenog ljekara / stručnjaka. Usluga se izvodi u realnom vremenu putem video poziva, audio poziva i tekstualnih poruka. Ova usluga je namijenjena pružanju medicinske skrbi na daljinu, ali isključuje hitne medicinske slučajevе i ne može u potpunosti zamijeniti fizički pregled ili posjetu ljekaru kada je to medicinski opravdano ili neophodno. Osiguranik je u mogućnosti koristiti navedenu uslugu deset puta u toku osiguravajuće godine. Usluga se ugovara bez počeka i nije potrebna prethodna indikacija ljekara.
Online konsultacije su ograničene na ljekare ovih specijalizacija: anesteziolog (uključivo intenzivnu medicinu i terapiju bola), dermatolog, endokrinolog/dijabetolog, epidemiolog, fizijatar, ginekolog, imunolog/alergolog, infektolog, internist, kardiolog, ljekar medicine rada, nefrolog, neurolog, neuropsihijatar, specijalist nuklearne medicine / tireorolog, specijalist obiteljske medicine, oftamolog, onkolog, kirurg, ortoped, otorinolaringolog, pedijatar, specijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije, psihijatar, psiholog, radijacioni onkolog, radiolog, doktor dentalne medicine i oralni kirurg. Pored navedenog, konsultacije se mogu dobiti od strane sljedećih stručnjaka: savjetnica za dojenje , savjetnik za sportsku ishranu i suplementaciju, magistar farmacije, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike.
 - b) **Specijalistički ljekarski pregledi (klinički ili prvi pregled):** Predstavlja proces pregleda tijela pacijenta na znakove bolesti a kojim se može započeti proces utvrđivanja patološkog stanja. Provodi se isključivo na temelju

medicinske indikacije koju autorizira Zdravstveni savjetnik. Osiguranik je u mogućnosti koristiti navedenu uslugu šest puta u toku osiguravajuće godine. Poček za navedenu uslugu je 30 dana i usluge se obavljaju prema indikaciji ljekara.

Usluge pregleda specijalista su ograničene na ljekare ovih specijalizacija: internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog, imunolog, pulmolog, hematolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, dermatovenerolog, kirurg, radiolog, ginekolog, fizijatar, ortoped, otorinolaringolog, urolog, anesteziolog, onkolog, neurokirurg, psihijatar, spec. nuklearne medicine i pedijatar.

- c) **Kontrolni pregledi:** Pregled kauzalno vezan s prethodno obavljenim pregledima ljekara specijaliste u okviru pokrića polise i osigurava daljnje praćenje zdravstvenog stanja u pravovremeno otkrivanje eventualnih promjena. Provodi se na temelju indikacije koju je u odgovarajućem nalazu / mišljenju postavio ljekar specijalist koji je obavljao prvi (klinički) pregled. Osiguranik je u mogućnosti koristiti navedenu uslugu dvanaest puta u toku osiguravajuće godine. Poček za navedenu uslugu je 30 dana i usluge se obavljaju prema indikaciji ljekara.
- d) **Dijagnostički postupci:** Dijagnostički postupci prema odredbama navedenim u posebnim uslovima a koji se provode isključivo temeljem medicinske indikacije proizišle iz kliničkog ili kontrolnog pregleda u okviru pokrića polise osiguranja. Iznimno, predmetne dijagnostičke postupke može indicirati Zdravstveni savjetnik. Osiguranik u sklopu pokrića ima pravo na korištenje dvadeset usluga dijagnostike, pri čemu se ista usluga može obaviti najviše tri puta u toku osiguravajuće godine do ukupnog broja usluga. Poček za navedenu uslugu je 30 dana. Dijagnostički postupci su ograničeni na radiološke i druge pretrage osim pretrage PET CT skeniranje.
- e) **Laboratorijske pretrage:** Laboratorijske usluge koje se provode isključivo temeljem medicinske indikacije proizišle iz kliničkog ili kontrolnog pregleda u okviru pokrića polise osiguranja. Iznimno, predmetne pretrage može indicirati i Zdravstveni savjetnik. Osiguranik u sklopu pokrića ima pravo na korištenje 30 stavki laboratorijskih pretraga, a istu uslugu može maksimalno koristiti tri puta u toku osiguravajuće godine. Poček za navedenu uslugu je 30 dana. Iz pokrića laboratorijskih pretraga isključene su sljedeći postupci: netolerancija na hranu: testovi netolerancija na hranu, molekularna genetika: trombofilija - molekularna analiza, molekularna analiza mikrodelicija u hromosoma, panel za istraživanje neplodnosti kod žena, molekularna analiza neplodnosti kod muškaraca, prediktivni BRCA1 i BRCA2 panel, molekularna mikrobiologija: HBV genotipizacija, HCV genotipizacija, HIV kvalitativno i HIV kvantitativno.
- f) **Endoskopski postupci:** Endoskopske pretrage koje se provode temeljem medicinske indikacije proizišle iz kliničkog ili kontrolnog pregleda u okviru pokrića polise osiguranja. Iznimno, predmetne dijagnostičke postupke može indicirati i Zdravstveni savjetnik Osiguranik u sklopu pokrića ima pravo na korištenje tri usluge u toku osiguravajuće godine. Poček za navedenu uslugu je 30 dana.
- g) **Online pedijatrijske konsultacije:** Usluga podrazumijeva pružanje medicinskih savjeta, i/ili tretmana putem digitalnih komunikacijskih platformi između osiguranika i ljekara specijaliste pedijatra. Usluga se izvodi u realnom vremenu putem video poziva, audio poziva i/ili tekstualnih poruka. Ova usluga je namijenjena pružanju medicinske brige na daljinu, ali isključuje hitne medicinske slučajeve i ne može u potpunosti zamjeniti fizički pregled ili posjetu ljekaru kada je to medicinsko opravdano ili neophodno. Osiguranik u sklopu pokrića ima pravo na korištenje pet online konsultacija u toku osiguravajuće godine. Usluga se može ugovoritamo ako je Osiguranik mlađi od 18 godini ako je ugovoren saosiguranje barem jednog djeteta ili ako je aktiviran dodatak „Baby bonus“ u vremenu trajanja polise. Usluga se ugovara bez počeka.
- h) **Psihološka intervencija u slučaju nasilja nad djetetom:** Uključuje detaljnu procjenu simptoma i utjecaja traume na pojedinca. Psiholog ili stručnjak za mentalno zdravlje koristi kliničke intervjuje i standardizirane upitnike kako bi utvrdio prisutnost Posttraumatetskog stresnog sindroma (PTSP) i procjenio težinu istoga. Samo ako je ugovoren saosiguranje barem jednog djeteta ili ako je aktiviran dodatak „Baby bonus“. Osiguranik u sklopu pokrića ima pravo na korištenje jedne usluge u toku osiguravajuće godine. Ugovoreni poček je 30 dana.
- i) **Baby bonus:** Ako se za vrijeme trajanja osiguranja, a najranije 6 mjeseci od početka pokrića rodi dijete kome je osiguranik biočki roditelj ili Zakonski skrbnik, prava na osiguravajuću zaštitu (osim preventivnih pregleda i telemetrije) proširuju se s Osiguranika na novorođenče bez plaćanja dodatne premije (Novorođenče se navodi kao Saosiguranik na polisi osiguranja). Osiguranik je dužan izvršiti prijavu rođenja djeteta Osiguraču u roku 30 dana od dana rođenja djeteta. Ugovoreni poček je 180 dana.
- j) **Preventivni pregled:** Preventivni pregled se može iskoristiti u okviru jedne osiguravajuće godine. Ugovara se bez počeka, a obuhvata sljedeće usluge, ovisno o spolu osiguranika:

- **Za žene:** Klinički pregled interniste, KKS, SE, GUK, HbA1C, ureja, kreatinin, urati, AST, ALT, GGT, bilirubin, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi, TSH, T3, T4, K, Na, FE, TIBC, UIBC, LDH, feritin, hs Troponin, vitamin D, D-dimeri, HOMA indeks, kompletna pretraga urina, pregled stolice na okultno krvarenje, Tumorski markeri (CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3), EKG, spirometrija, ergometrija, RTG pluća (na indikaciju), CD srca, denzitometrija (na indikaciju), UZV abdomena , UZV štitnjače, CD-UZV karotida, ginekološki pregled sa UZV, Papa test, UZV dojki i 3D mamografija , pregled oftalmologa.
- **Za muškarce:** Klinički pregled interniste, KKS, SE, GUK, HbA1C, ureja, kreatinin, urati, AST, ALT, GGT, bilirubin, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliceridi, TSH, T3, T4, K, Na, FE, TIBC, UIBC, LDH, feritin, hs Troponin, vitamin D, D-dimeri, HOMA indeks, PSA (35+ god), free PSA (35+ god), kompletna pretraga urina, pregled stolice na okultno krvarenje, Tumorski markeri (CYFRA 21-1, AFP, beta –HCG), EKG, spirometrija, ergometrija, RTG pluća (na indikaciju), CD srca , denzitometrija (na indikaciju), UZV abdomena i prostate , UZV štitnjače, CD-UZV karotida, Pregled urologa, UZV testisa, pregled oftalmologa

- k) **Telemetrija fizioloških znakova tijela:** kroz ovo pokriće Osiguraniku je omogućeno korištenje posebnih mobilnih uređaja za praćenje određenih zdravstvenih indikatora u svrhu prevencije određenih bolesti odnosno promjene životnih navika. Osiguraniku će potrebne uređaje i uslugu pružati ugovorni partner Osigurača, registrovan za naveden djeletnost. Uključuje upstanje mobilnih uređaja (pametna narukvica, prsten i sl.) koje mogu mjeriti određene fiziološke parametre po izboru (npr. srčani ritam, seturaciju kisika krvi, temperaturu) a koje parametre će, uz dopuštenje Osiguranika povremeno očitati i protumačiti ljekar. Za navedenu uslugu nije ugovoren poček i usluga se pruža za vrijeme trajanja osiguranja. Usluga se provodi na temelju medicinske indikacije koju autorizira Zdravstveni savjetnik.

i) **Kućna posjeta ljekara**

Usluge ljekara opće prakse izvan zdravstvene ustanove i/ili redovnog radnog vremena u stambenom prostoru osiguranika ili saosiguranika. Provodi se na temelju medicinske indikacije koju autorizuje Zdravstveni savjetnik Osigurača. Korištenje ove usluge je moguće maksimalno pet puta u toku jedne osiguravajuće godine. Za navedenu uslugu nije ugovoren poček.

m) **Izbor ljekara**

Osiguranik ostvaruje pravo na izbor određenog ljekara ili medicinske ustanove za svoje zdravstvene preglede i tretmane, ali unutar mreže ugovornih ustanova Osigurača. Prilikom kontaktiranja Zdravstvenog savjetnika, Osiguraniku koji ima ugovoren ovo pokriće biti će ponudeno da bira ljekara ili ustanovu kao dodatnu pogodnost u okviru ugovora o osiguranju. Za navedenu uslugu nije ugovoren poček.

n) **Terapijski postupci**

Osiguranik ima pravo na korištenje određenih terapijskih postupaka i lijekova s dodatne liste a pokriće obuhvata sljedeće: Korištenje lijekova s dodatne liste lijekova (koji nisu na osnovnoj listi obveznog osiguranja) do petnaest puta godišnje i do maksimalnog limita u iznosu od 300 KM, jedan ciklus ambulantne fizikalne terapije (10 dana, 5 standardnih procedura) ili jedan mali kirurški zahvat isključivo prema medicinskoj indikaciji specijaliste do maksimalnog iznosa pokrića 1.500,00 KM u jednoj osiguravajućoj godini. Poček za navedenu uslugu je 60 dana.

- o) **Drugo mišljenje:** obuhvata pristup stručnjacima izvan njihove uobičajene mreže ljekara za procjenu medicinske dokumentacije i davanje drugog mišljenja,

Uključuje analizu medicinske dokumentacije (dijagnostičkih rezultata i tretmana) i izradu mišljenja ljekara jedanput u osiguravajućoj godini uz ugovoren poček 30 dana. Osiguranik ima pravo 1 put godišnje na drugo mišljenje za sljedeća akutna, komplikirana i ozbiljna zdravstvena stanja: maligne bolesti, bolesti kralješnice (diskus hernije, tumori kičmene moždine), degenerativne bolesti koljena, kuka i ramena, bolesti centralnog nervnog sustava, bolesti periferognog nervnog sustava, bolesti povezane s visokim krvnim tlakom, koronarne bolesti srca, prirođene i stečene greške srca, aritmije srca, zatajivanje srca, bolesti oka (katarakta, glaukom), kromična upala bubrega, kromično zatajivanje bubrega, kromično zatajivanje jetre, kromično zatajivanje gušterice.**BOLNIČKO LIJEĆENJE**

Ovo pokriće mogu se osigurati sve zdrave osobe, ako u trenutku ugovaranja nije bila izvjesna potreba, niti je bila u nastajanju, niti je bilo izvjesno da će nastati hirurška intervencija – operacija odnosno ako nije započeo, bio u toku niti završio proces dijagnosticiranja teške bolesti, već je ta potreba nastala u toku trajanja osiguranja. Ako je ugovorenovo dopunske pokriće, Osigurač je u obavezi da pokrije stvarno nastale troškove nastale u vezi sa osiguranim slučajem do maksimalnog iznosa u visini osigurane sume, odnosno u visini njenog procentualnog dijela, u skladu sa ovim uslovima. Pokriće se može koristiti jedanput u toku osiguravajuće godine, isključivo u

ustanovi koja pripada Mreži ugovornih zdravstvenih ustanova i to sa ugovorenim počekom od 30 dana. Osigurana suma iznosi 25.000 KM. Osiguranim slučajem smatraju se rizici:

- **Teške bolesti**

Teške bolesti koje kod Osiguranika nastanu prvi put u toku osiguravajuće godine. Teškom bolešću smatra se da je osigurani slučaj nastao Ako osiguranik preživi najmanje 30 dana od dana kada je doktor specijalista potvrdio dijagnozu određene teške bolesti. Osiguravač je u obavezi da snosi stvarno nastale troškove do visine ugovorene osigurane sume (100%), po polisi koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti (dijagnoza specijaliste), za sljedeće teške bolesti: Sve zločudne tumore, izuzev zločudnog tumora kože –uključujući i maligne bolesti krvi. Dokazuju se nekontrolisanim rastom ćelija (Histo-patološki) uz infiltraciju tkiva i okolnih limfnih žlijezda. Moždani udar – trajno oštećenje mozga kao posljedica odumiranja dijela moždanog tkiva sa trajnim oštećenjem. Infarkt miokarda – oštećenje dijela srčanog mišića, nastalo uslijed začepljenja krvnog suda i prestanka napajanja dijela srčanog mišića krvlju (pojava Q zapca ne EKG-u). Osiguravač je u obavezi da snosi stvarno nastale troškove do visine 50% ugovorene osigurane sume po polisi koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti nastale u toku osiguravajuće godine za sljedeće teže posljedice bolesti: Teže posljedice sepse – neizlječiva oštećenja na unutrašnjim organima (npr. posljedice abscesa na mozgu); Teže posljedice perforacije u gastro-intestinalnom traktu – nastanak zapleta crijeva (npr. leus) sa trajnim gubitkom funkcije dijela crijeva ili želuca; Teža oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (npr. toksično oboljenje srca kao posljedica prekomjernog rada štitne žlijezde, Adisonova bolest i slično); Embolija pluća – začepljenje plućne arterije koja ima za posljedicu atelektazu (prestanak funkcije dijela plućnog tkiva); Svi zločudni tipovi raka kože; Nedovoljna funkcija bubrega – sa posljedicom trajne hemodialize ili transplantacije bubrega.

- **Hirurških intervencija (operacija)**

Hirurške intervencije obavljene nad Osiguranikom kao posljedica bolesti (poremećaj tjelesnih funkcija za koje je doktor specijalista postavio dijagnozu kao takvu) ili nezgodne (svaki iznenadni, nepredviđen i od volje Osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo Osiguranika, ima za posljedicu tjelesnu povredu, narušenje zdravlja, a koje zahtjeva hiruršku intervenciju), u toku trajanja osiguravajućeg pokrića, a koje nisu bile indicirane prije početka osiguravajućeg pokrića. Hirurška intervencija je svaka medicinska intervencija ili metoda kojoj se osigurano lice podvrgne, koju izvede hirurg, a hirurški specijalist je smatrao neophodnim za poboljšanje zdravstvenog stanja ili izlječenje bolesti ili tjelesne povrede koju je osigurano lice zadobilo. Hirurška intervencija mora uključivati hirurški rez i lokalnu ili opću anesteziju, koje vrši hirurg određene specijalnosti. Ako smrtni slučaj nastupi u roku 5 dana od dana izvršenja operacije, a nastupio je kao posljedica operacije, isključuje se obaveza Osiguravača na isplatu po osiguranom slučaju hirurških intervencija. Hirurškim intervencijama u smislu ovih Uslova smatraju se samo hirurške intervencije navedene u Klasifikaciji hirurških intervencija. U toku trajanja osiguranja, osiguravajuće pokriće za slučaj hirurških intervencija pokriva samo jednu hiruršku intervenciju, osim u slučaju dvije ili više hirurških intervencija koje su posljedica jednog osiguranog slučaja, a obavljaju se istovremeno pod istom anestezijom.

Pored navedenih pokrića, uz Prošireni paket zdravstvenih i savjetodavnih usluga „Dr.Special“ je moguće ugovoriti sljedeće doplatke:

- a) **Doplatak DO – 01 „DUAL“**

Ugovaranjem ovog doplatka, prava na osiguravajuću zaštitu (osim preventivnih pregleda) proširuju se s Osiguranika na njegova supružnika koji se tada navodi kao Saosiguranik na polisi osiguranja. Osiguranik i Saosiguranik zajednički koriste isti obim pokrića (definiran proširenim paketom) nezavisno je li ih iskoristio Osiguranik ili Saosiguranik. Ovaj dopatak je moguće ugovoriti samo uz individualne polise osiguranja..

- b) **Doplatak DO – 02 „JUNIOR“**

Ugovaranjem ovog doplatka, prava na osiguravajuću zaštitu (osim preventivnih pregleda) moguće je proširiti sa Osiguranika na njegovu djecu koji se navode kao Saosiguranici na polisi osiguranja. Doplatak je moguće ugovoriti za maksimalno troje djece Osiguranika bez obzira je li im Osiguranik biološki roditelj ili Zakonski skrbnik. Osiguranik i Saosiguranici zajednički koriste isti obim pokrića (definiran proširenim paketom) nezavisno je li ih iskoristio Osiguranik ili bilo koji Saosiguranik. Ovaj dopatak je moguće ugovoriti samo uz individualne polise osiguranja.

- c) **Doplatak DO – 03 „FAMILY“**

Ovaj dopatak proširuje osiguravajuću zaštitu s Osiguranika na cijelu užu porodicu nezavisno o broju članova. Pod užom porodicom podrazumijeva se bračni ili izvanbračni partner te sva djeca kojima je Osiguranik biološki roditelj ili Zakonski

skrbnik. Osiguranik i Saosiguranici zajednički koriste isti obim pokrića (definiran proširenim paketom) nezavisno je li ih iskoristio Osiguranik ili bilo koji Saosiguranik. Ovaj dopatak je moguće ugovoriti samo uz grupne polise osiguranja.

Ukupna obaveza Osiguravača po svim navedenim pokrićima iz Proširenog paketa zdravstvenih i savjetodavnih usluga „Dr.Special“, i doplataka od DO – 01 do DO – 3 ne može biti veća od maksimalne osigurane sume koja iznosi 50.000 KM.

Član 15. Isključenja obaveze Osiguravača

1. Osiguravajuće pokriće za Osiguranika i Saosiguranika ne postoji za: bolesti koje su dijagnosticirane prije početka osiguranja ili je liječenje počelo prije početka osiguranja, za stanja koja su bila poznata ili su morala biti poznata osiguraniku prije početka osiguranja (npr. simptomi su postojali prije ulaska u osiguranje – stanje od ranije), troškove koji su iznad standardnih i uobičajenih troškova u smislu ovih Posebnih usluga, za dodatna osiguravajuća pokrića koja nisu ugovorena ugovorom o osiguranju i za koje nije plaćena dodatna premija, inovativnog, odnosno originalnog lijeka na recept kada postoji i generička zamjena, osim ako je hirurški naznačio da je neophodan naznačeni lijek, zdravstvenih usluga bez odobrenja nadležnog hirurškog lijekara Osiguranika, izuzev kada se radi o tretmanu u hitnim medicinskim slučajevima kada je ovlašteni hirurški osigurane osobe u potpunosti informisan o tretmanu pa može da podrži odšteti zahtjev, estetske, kozmetičke i preventivne tretmane i operacije, liječenja koja nastanu zbog operacija na srcu, krvnim žilama srca i mozgu, malignih tumora, leukemije, AIDS-a, epilepsije, šizofrenije, diabetesa, transplantacije organa, dijalize, proteze kuka, neljekarske kućne njege, te mjeru gerijatrije, rehabilitacije i terapijske pedagogije, implantacije zubi, te s njima usko povezane mjere i posljedice, Ako ne služe otklanjanju posljedica nezgode, sve oblike umjetne oplodnje, kao što je npr. in-vitro fertilizacija ili inseminacija i sve medicinske radnje koje se poduzimaju prije umjetne oplodnje (ispitivanje neplodnosti) kao i kontrolne preglede i laboratorijske analize nakon oplodnje, Časovi vježbi za trudnice, odnosno pripreme za porodaj, Prenatalna neinvazivna dijagnostika koja uključuje analizu DNK ploda dobijenu iz krvi majke (NIFTY test, NIPT I sl), preventivni periodični hirurški pregledi, liječenja i dijagnostički postupci u vezi povreda nastalih uslijed profesionalnog bavljenja sportom, promjene spola, Ankilozantni spondilitis (autoimuna bolest zglobova), HIV, Hronična srčerna bolest s komplikacijama, Alzheimerova bolest, Sklerodermija (autoimuna bolest kože), Cerebralna paraliza i ostali paralitički sindromi, Kronično zatajenje jetre, Ishemična bolest mozga, Ciroza jetre, Prirodene mane i stečene bolesti mozga, Tumori mozga s neuralnim ispadima, Hronična bubrežna insuficijencija, Maligne bolesti raznih organa (kostiju, mozga, osjetila, grla, dojke, pluća, jetre, gušterice, želuca, crijeva, prostate, jajnika), Hronična srčana dekompenzacija (popuštanje srca), Hronična plućna dekompenzacija (popuštanje pluća), Ishemična bolest srca, Ulcerozna upala crijeva, Terapijski postupci, Prirodene i stečene srčane mane, Maligne bolesti limfatičnog i krvnog sistema, Maligni oblik visokog tlaka (tlak koji se unatoč terapiji drži na visokim vrijednostima), krioprezervacije i implantacije ili reimplantacije živih ćelija, tretmanom malokluzivnog ili temporomandibularnog oboljenja zglobova, tretmana za podmlađivanje ili smanjenje tjelesne težine, liječenja promjena na stopalima kao što su: žuljevi, kurje oči i hiperkeratoza, nokti na stopalima ili čukljevi, terapije vježbanjem, izuzev kineziterapije, bez obzira da li ih je propisao ovlašteni hirurški, ambijentalne terapije radi odmora i/ili posmatranja, svih vrsta masaža, viscelarna osteopatija, nabavke ortopedskih cipela, ortopedskih uložaka ili drugih pomagala za potporu stopala kao što su: potpora za tabane i ortotička pomagala i materijali, sva pomagala koja proističu iz dijagnoze slabih, prepregnutih, nestabilnih ili ravnih stopala ili spuštenih tabana i tarzalzgije ili metatarzalzgije, svih medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju bez naloga, pomoćnih pomagala i sanitarnе sprave za korištenje u vanbolničkim uslovima i u trajne svrhe kao što su: insulinске pumpe, motorna invalidska kolica ili krevet, bolnički krevet sa trapezom, dodatni točkovi, sobna dizalica, antidekubitni dušeci, pojasevi, predmeti za povećanje udobnosti (kao što su držaci telefona, stolovi koji se postavljaju preko kreveta), predmeti koji se koriste za promjenu kvalitetu vazduha ili temperature (kao što su klima uređaji, ovlaživači, isušivači i prečišćaći vazduha), materijala za jednokratnu upotrebu, sobni bicikli, sunčane ili toplotne lampe, jastučići za grijanje, bidei, sjedišta za toalet, sjedišta za kadu, saune, liftovi, dakuži, oprema za vježbanje i slični predmeti, sve nemedicinske troškove (npr. troškovi savjetovanja i sl.), održavanja trajne medicinske opreme, prilagođavanja vozila, kupatili ili objekta za stanovanje ličnim potrebama, korištenja kapaciteta hitne službe pružaoca zdravstvene usluge za slučajevje koji nisu hitan medicinski slučaj, prevoza do zdravstvene ustanove u slučajevima koji nisu hitni, hirurške intervencije koje zahtijevaju bolničko liječenje a posljedica su virusnih oboljenja.

2. Iz osiguravajućeg pokriće će se isključiti osiguranika odnosno ako je pri sklapanju ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranje ugovoren program na osnovu kojega je uz Osiguranika sklopljen ugovor i za Saosiguranika u sljedećim slučajevima: ako se za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o osiguranju utvrdi da osiguranik ili saosiguranik boluje od neke od sljedećih bolesti: Cistična fibroza, Glikogenoze, Downov sindrom i srodnih hromosomski poremećaji, Fenilketonurijska tirozinemija, homocistinurijske i druge metaboličke bolesti, Glutenska enteropatija (celijakija), Cerebralna dječja paraliza, Alergijska nepodnošljivost bjelančevina kravljeg mlijeka, Anomalije razvoja mozga i lobanje, Neuroakutni sindromi, Mišićne distrofije, Sindrom prirođeno hipotoničnog djeteta, Osteogenesis imperfecta. Iz osiguravajućeg pokriće su za osiguranike i saosiguranike također isključene sve hirurške intervencije koje nisu posljedica bolesti ili nesretnog slučaja, sve stomatološke intervencije koje nisu posljedica nesretnog slučaja, za sve ekscizije izražaja na koži ako je potreba za hirurškom intervencijom nastala uslijed namjernog nanošenja povreda od strane osiguranika ili korisnika osiguranja, ako osigurani slučaj nastane uslijed upravljanja zračnim letjelicama svih vrsta plovnih objektičima, motornim i drugim vozilima bez propisane važeće dozvole za upravljanje, Za slučajevi koji nastanu uslijed bolesti koja je postojala u momentu zaključenja ugovora o osiguranju ili uslijed potrebe hirurške intervencije koja je bila izvjesna u momentu zaključenja ugovora o osiguranju, odnosno momentu sticanja svojstva osiguranika. Za osiguranike i saosiguranike osiguravajuće pokriće ne postoji biti ako osigurani slučaj nastane kao posljedica prirodne katastrofe ili elementarne nepogode (vulkanske erupcije, zemljotresa, poplave i sl.), epidemije ili pandemije. Ako osigurani slučaj nastupi kao posljedica zloupotrebe lijekova ili nekonzumiranja propisanih lijekova/terapije, konzumiranja narkotičkih sredstava, alkohola ili korišćenja opojnih (halucinogenih) proizvoda, Ako osigurani slučaj nastane kao posljedica jonizujućeg zračenja ili kontaminacije radioaktivnošću iz radioaktivnog otpada nastalog sagorjevanjem nuklearnog goriva, ili usled dejstva radioaktivnih, otrovnih, eksplozivnih ili drugih opasnih svojstava eksplozivnog nuklearnog sklopa ili njegovih komponenti, transplantacije organa u svojstvu donatora za treću osobu, profesionalnog bavljenja sportom, bavljenja ekstremnim sportovima (ronjenje sa aparatom za kisik, vožnja mortorom, alpinizam, padobranski skokovi, fatting, bungee jumping, speleologija, ili zbog liječenja koja nisu medicinski neophodna - eksperimentalna liječenja.

Član 16. Gubitak prava iz osiguranja

1. Osiguravajuće pokriće ne postoji ni u slučaju da su bolesti i nezgode i njihove posljedice nastale uslijed : neumjerenog konzumiranja alkohola ili opojnih droga ili se liječenje zbog neumjerenog konzumiranja alkohola ili opojnih droga oteža te za mjere i kure odvikavanja, toga što je Osiguranik/Saosiguranik namjerno prouzrokovao nesretan slučaj, pokušaja samoubistva Osiguranika/Saosiguranika , iz bilo kojeg razloga, medicinski neindiciranog prekida trudnoće, sterilizacije, eksperimentalnog liječenja, postupaka odvikavanja od ovisnosti bilo koje vrste, prilikom pripremanja, pokušaja ili izvršenja krivičnog djela s umišljajem te pri bijegu poslije takve radnje, učestvovanja u fizičkom obračunavanju ili prouzrokovanja istog verbalnim izazivanjem, izuzev dokazanog slučaja samoodbrane, unutrašnjih nemira, ako je Osiguranik/Saosiguranik u njima učestvovao na strani onih koji su ga potakli, aktivnog učešća u oružanim akcijama, osim ako je Osiguranik učestvovao po svom redovnom zanimanju. Također nisu obuhvaćene nezgode koje nastanu ako je Osiguranik/Saosiguranik samoinicijativno učestvovao u zaštiti imovine i osoba, Ako je osigurani slučaj nastao kao posljedica rata, sabotaže, terorizma ili vandalizma, pobune, usurpacije vlasti, kao i učešća osiguranika u nemirima bilo koje vrste, uslijed detonacije eksploziva, mina, torpeda, bombi ili pirotehničkih sredstava, uslijed tjelesnih povreda u vrijeme liječenja, odnosno zahvata, koje je Osiguranik/Saosiguranik sam poduzeo ili ih je dao poduzeti, osim ako je osigurani slučaj bio povod.

2. U smislu ovih Uslova smatra se da je nezgoda nastala uslijed:

a) **djelovanja alkohola:** ako se neposredno poslije nezgode metodom mjerjenja količine alkohola u krvi, kod vozača utvrdi prisustvo količine alkohola u krvi iznad 0,30 g/kg, a kod ostalih više od 0,50 g/kg; ako se kod profesionalnih vozača određenih kategorija, vozača javnog prevoza, vozača instruktora, kandidata za vozače i vozača koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva utvrdi prisustvo količine alkohola u krvi iznad 0,00 g/kg; ako je alkoholni test pozitivan, a ne pobrine se da se analizom tačno utvrdi stepen Osiguranikove/Saosiguranikove alkoholiziranosti, osim u slučajevima kada bi uzimanje krvi bilo štetno po zdravlje; ako poslije nezgode Osiguranik/Saosiguranik izbjegne ili odbije da se podvrgne ispitivanju stepena njegove alkoholiziranosti;

b) **djelovanja opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili**

lijekova: ako se stručnim pregledom utvrdi da Osiguranik pokazuje znakove poremećenosti uslijed upotrebe opojnih droga ili drugih opojnih sredstava; ako poslije nezgode Osiguranik izbjegne ili odbije da se podvrgne ispitivanju prisustva opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova u krvi ili organizmu.

U svakom slučaju Osiguravač nije obavezan ni na kakva davanja, ako je ugovarač osiguranja ili Osiguranik izazvao osigurani slučaj namjerno ili prevarom.

Član 17. Izmjena premije i uslova zaključenja osiguranja

1. Osiguravač ima pravo korekcije premije s obzirom na rizik koji Osiguranik/ Saosiguranik za njega predstavlja (starost, zdravstveno stanje Osiguranika/ Saosiguranika i sl.) kod obnove osiguranja.
2. Osiguranik/ Saosiguranik je prije sklapanja ugovora o osiguranju, kao i za vrijeme njegova trajanja, dužan dostaviti Osiguravaču na njegov zahtjev svu originalnu medicinsku dokumentaciju kako bi isti mogao pravodobno i istinito utvrditi zdravstveno stanje Osiguranika te u skladu s tim po potrebi korigovati visinu premije osiguranja.

Član 18. Nedjeljivost premije osiguranja

Ako se desio osigurani slučaj u godini osiguranja, Osiguravač zadržava cjelokupni iznos zaračunate godišnje premije osiguranja, odnosno Ugovarač nema pravo na povrat premije za neiskorišteni period osiguranja.

Član 19. Ostvarivanje prava iz osiguranja

1. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguranik je u obavezi da prije korištenja medicinske usluge kontaktira Zdravstvenog savjetnika Osiguravača, koji će pomoći Osiguranicima kod ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju te odrediti i odobriti osiguraniku način i obim korištenja medicinske usluge ili drugih prava iz ugovora o osiguranju ugovara te uputiti Osiguranika ili Saosiguranika u neku od zdravstvenih ustanova koje pripadaju Mreži ugovornih zdravstvenih ustanova.
2. Pregled ili druga medicinska usluga se može obaviti u zdravstvenoj ustanovi koja ne pripada Mreži ugovornih zdravstvenih ustanova Osiguravača samo kada je to odobreno od strane Zdravstvenog savjetnika Osiguravača, „ a u slučaju iz stava 5 ovog člana.
3. Smatra se da su Osiguranici ili Saosiguranici izvršili svoju obavezu kontaktiranja Zdravstvenog savjetnika ako su prije korištenja prava po ugovoru o osiguranju, ljekaru ili drugoj medicinskoj obrazovanoj osobi koja po ovlaštenju osiguravača radi poslove Zdravstvenog savjetnika odgovori na postavljena pitanja u vezi sa svojim trenutnim zdravstvenim stanjem radi realizacije ugovora o osiguranju. Ako Osiguranik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da izvrši obavezu iz stava 1. i 2. ovog člana, to će učiniti osoba ovlaštena od izvršitelja zdravstvene ili neke druge usluge.
4. Pravo na plaćanje troškova, saglasno ovim Posebnim uslovima i ugovoru o osiguranju, Osiguranik može ostvariti samo unutar Mreže ugovornih zdravstvenih ustanova. Ova odredba se ne odnosi na pokriće za lijekove, medicinska pomagala, pomagala za vid, kao i u slučaju da u krugu od 40 kilometara od mjesta prebivališta ili stvarno boravišta Osiguranika ne postoji ustanova koja je u Mreži ugovornih zdravstvenih ustanova.

C - OBAVEZE UGOVARAČA OSIGURANJA I OSIGURANIKA

Član 20. Plaćanje premije osiguranja

1. Ugovarač osiguranja je obavezan platiti ugovorenu premiju osiguranja, a Osiguravač je obavezan primiti uplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da premija bude plaćena.
2. Premija se plaća na račun Osiguravača. Plaćanje se smatra izvršenim na dan kada je uplata premije evidentirana na žiro računu Osiguravača.
3. Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako treba da se plati odjednom, plaća se prilikom sklapanja ugovora.
4. U premiju osiguranja trebaju biti obračunati svi doplaci i popusti definirani tarifom premija.

Član 21.

Posljedice neplaćanja premije

1. Ako ugovarač osiguranja ne plati dospjelu premiju do ugovorenog roka, niti to učini koja druga zainteresovana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po isteku 30-tog dana od dana kada je ugovaraču osiguranja uručeno preporučeno pismo Osiguravača sa obavještenjem o dospjelosti premije, ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne 30 dana od dospjelosti premije.
2. U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, ako premija ne bude plaćena u roku od godine dana od dospjelosti.
3. U slučaju prestanka ugovora o osiguranju prije isteka ugovorenog roka, Osiguravaču pripada premija samo do završetka dana do kojeg je trajalo osiguranje, ukoliko nije došlo do bilo kojeg plaćanja od strane Osiguravača po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju.
4. Ako Ugovarač osiguranja ne plati premiju u ugovorenom roku Osiguravač može obračunati zateznu kamatu ili potraživati naknadu čija visina je utvrđena posebnom odlukom Osiguravača koja je važila na dan zaključenja ugovora o osiguranju kao i naplatiti troškove slanja opomene zbog neplaćanja.
5. Ako je ugovorenio da se godišnja premija plaća u ratama, Osiguravač ima pravo na premiju za cijelu godinu trajanja osiguranja. Osiguravač ima pravo da sve neplaćene rate premije tekuće godine osiguranja naplati prilikom bilo koje isplate iz osnova tog osiguranja.

Član 22.

Promjene ugovora

1. Ugovor se može izmijeniti proširenjem ili smanjenjem osiguravajućeg pokrića na zahtjev ugovarača osiguranja, a izmijenjeni ugovor se primjenjuje kod zaključenja sljedećeg ugovora o osiguranju.
2. Izmjenom ugovora smanjenjem osiguravajućeg pokrića prema ovim Uslovima smatra se:
 - isključenje iz osiguravajuće zaštite jedne od osiguranih osoba;
 - smanjenje obima osiguravajuće zaštite.
3. Izmjenom ugovora proširenjem osiguravajućeg pokrića prema ovim Uslovima smatra se:
 - uključivanje u osiguravajuću zaštitu novog Osiguranika;
 - povećanje obima osiguravajuće zaštite.
4. Osiguravač zadržava pravo na donošenje odluke o izmjeni ugovora proširenjem osiguravajućeg pokrića. Osiguravač može bez navođenja razloga odbiti zahtjev.
5. Izmijenjeni ugovor ne može se otkazati tokom 12 mjeseci od dana primjene izmijenjenog ugovora.
6. Na izmijenjeni Ugovor o osiguranju primjenjuju se odredbe članova 6. i 8. stav 7. ovih Uslova.

Član 23.

Obaveza prijavljivanja prije sklapanja ugovora o osiguranju

1. Do trenutka sklapanja ugovora ugovarač osiguranja i Osiguranik dužni su prijaviti Osiguravaču sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su im poznate ili im nisu mogle ostati nepoznate.
2. Ako je ugovarač osiguranja ili Osiguranik namjerno učinio netačnu prijavu ili namjerno prešutio neku okolnost takve prirode da Osiguravač ne bi sklopio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, Osiguravač može zahtijevati ponjištenje ugovora.
3. Ako je ugovarač osiguranja namjerno učinio netačnu prijavu ili namjerno prećutanu neku okolnost takve prirode da osiguravač ne bi zaključio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, osiguravač može zahtijevati ponjištenje ugovora.
4. U slučaju ponjištenja ugovora iz razloga navedenih u prethodnom stavu, osiguravač zadržava naplaćene premije i ima pravo zahtijevati isplatu premije za period osiguranja u kome je zatražio ponjištenje ugovora.
5. Ako je ugovarač osiguranja ili Osiguranik učinio netočnu prijavu ili je propustio dati dužnu obavijest, a to nije učinio namjerno, Osiguravač može, po svom izboru, u roku od 30 dana od dana saznanja za netačnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije srazmerno većem riziku.
6. U slučaju kada je Osiguravač izjavio da raskida ugovor, ugovor prestaje nakon isteka 14 dana od dana kada je Osiguravač svoju izjavu saopštilo ugovaraču osiguranja. U slučaju Osiguravačevog prijedloga da se premija poveća, raskid nastupa po samom zakonu ako ugovarač ne prihvati prijedlog u roku od 14 dana od kada ga je primio. U slučaju raskida Osiguravač je dužan vratiti dio premije koji otpada na vrijeme do kraja perioda osiguranja. Ako se osigurani slučaj dogodio prije nego što je utvrđena netačnost

ili nepotpunost prijave ili nakon toga, ali prije raskida ugovora, odnosno prije postizanja sporazuma o povećanju premije, isplata se smanjuje u razmjeri između plaćene premije i premije koju bi trebalo platiti prema stvarnom riziku.

7. Ako je ugovor sklopljen za više Osiguranika/Saosiguranika tada se odredbe prethodnih stavova primjenjuju isključivo na pojedinog određenog Osiguranika/Saosiguranika, dok u odnosu na ostale Osiguranike ugovor ostaje nepromijenjen.

Član 24.

Obaveze prijavljivanja dok je ugovor na snazi

Ugovarač osiguranja je obavezan obavijestiti Osiguravača ako se za Osiguranika sklopi ugovor o dobrovoljno zdravstvenom osiguranju kod drugog osiguravača. U slučaju izostanka obaveštenja o dvostrukom osiguranju Osiguravač može raskinuti ugovor i zadržati primljenu premiju osiguranja, te zahtijevati plaćanje dospjele premije osiguranja za period u kome je pružena osiguravajuća zaštita.

Član 25.

Prijava osiguranog slučaja

1. Osiguranik mora kontaktirati Zdravstvenog savjetnika Osiguravača kako bi pribavio odobrenje za bilo koji tretman i beneficije. Detaljne informacije o Zdravstvenom savjetniku biti će navedeni u ugovoru o osiguranju.
2. Pokriće ugovora podrazumijeva medicinski tretman, robu i uslugu, koje Osiguravač pristaje platiti/nadoknaditi (podložno uslovima, ograničenjima, određenim izuzećima i isključenjima, i posebnim uslovima utvrđenim u ugovoru) i koji su naznačeni u Ugovoru. Ova pravila i druga formulacija Ugovora mogu sadržavati odredbe koje objašnjavaju i na neki drugi način upućuju na određene pogodnosti. Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, neće biti pokriveno bilo koje pokriće koje nije izričito naznačene u Ugovoru.
3. Osiguranik je obavezan pismeno obavijestiti Osiguravača o osiguranom slučaju odmah kada to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće a najkasnije u roku od 30 dana.
4. Nakon nastupa osiguranog slučaja ugovarač osiguranja i Osiguranik dužni su dostaviti Osiguravaču na njegov zahtjev sve dokaze i informacije o okolnostima iz kojih se može utvrditi je li nastao osigurani slučaj i koji je obim obaveze Osiguravača.
5. Dokazi o liječenju moraju sadržavati ime i prezime, adresu, broj obaveznog zdravstvenog osiguranja, broj polise, datum rođenja osobe koja je podvrgnuta liječenju, oznaku bolesti, dijagnozu i popis pruženih usluga te datume liječenja. Osiguranik je obavezan dostaviti Osiguravaču na njegov zahtjev i druge dokaze potrebne za ostvarenje prava na plaćanje troškova korištenja prava iz osiguranja, ako je takva obaveza određena Posebnim uslovima osiguranja.
6. Osiguravač ima pravo zahtijevati sve dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu plaćanje troškova korištenja prava iz osiguranja, a koji se objektivno mogu i pribaviti. Sve potvrde, izjave, lječarski izvještaji i drugi podaci i dokumenti predaju se u originalu na trošak Osiguranika ili ugovarača osiguranja. Potrebeni dokumenti dostavljaju se u takvom obliku i na način kako je to zatraženo od strane Osiguravača.
7. Svi računi i dokumentacija prelaze u vlasništvo Osiguravača.
8. Radi utvrđivanja činjenica u svrhu utvrđivanja osnova za odobrenje plaćanje troškova korištenja prava iz osiguranja i utvrđivanja ukupnog iznosa, Osiguravač ima pravo uputiti Osiguranika na medicinski pregled ljekaru po svom izboru. Ako smatra da je to potrebno. Troškove tog pregleda snosi Osiguravač.

Član 26.

Obim obaveze Osiguravača

1. Osiguranici mogu koristit prava iz ugovora nakon što im način korištenja odobri Zdravstveni savjetnik Osiguravača. Zdravstveni savjetnik ugovara vrstu pregleda odnosno pretrage u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za Osiguranike i Saosiguranike osim ako je Zdravstveni savjetnik dao drugačiju uputu. Zdravstveni savjetnik šalje uputnicu u ugovorenu zdravstvenu ustanovu kojom naručuje obavljanje tako dogovorene usluge.
2. Ako za je za određenu ugovorenu uslugu previđena refundacija sredstava, i to za odobreno korištenje usluga iz člana 19. stav 5., Osiguranik je dužan podnijeti zahtjev za refundaciju sredstava na pismenim putem. Uz zahtjev, osiguranik je dužan priložiti medicinsku i drugu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi osiguravačeva obaveza. Osiguravač je u obvezi za isplatu refundacije u roku 14 dana od primjeka zahtjeva osiguranika s potrebnom dokumentacijom.

3. Osiguravač u cijelokupnom iznosu pokriva samo troškove ugovorenih medicinskih usluga koji su nastali ostvarivanjem prava osiguranika u skladu sa stavom 1. ovog člana unutar ugovorne zdravstvene mreže Osiguravača, , odnosno u skladu sa članom 19. stav 5.
4. Iznimno, ako se radi o nastavku započetog postupka liječenja u zdravstvenoj ustanovi koja prestane biti u ugovornoj zdravstvenoj mreži Osiguravača, Osiguravač će osiguraniku refundirati troškove medicinskih usluga na koje osiguranik ima pravo na osnovu ugovora o osiguranju prema Cjeniku Osiguravača, a najduže do završetka započetog postupka liječenja.
5. Osiguravač se obvezuje putem Zdravstvenog savjetnika uputiti Osiguraniku na korištenje prava po polici u što kraćem primjenom roku, a najviše 15 dana od dana obavijesti zdravstvenom savjetniku. Primjenom rokom se na kraju osiguravajuće godine ili osiguravajućeg razdoblja smatra rok od najviše 15 dana uz uslov da usluga bude obavljena unutar trajanja osiguranja.
6. Iznimno, ako Osiguravač ne može ugovoriti traženu uslugu za vrijeme trajanja osiguranja, osiguranik ima pravo na obavljanje te usluge unutar ugovorne zdravstvene mreže i nakon isteka osiguranja.
7. Ako osiguranik koristi ugovorene medicinske usluge suprotno odredbama iz ovog člana, Osiguravač nije u obvezi snositi troškove za obavljene usluge.

D - OSTALE UGOVORNE ODREDBE**Član 27.****Prava u odnosu na treće osobe**

1. Ako je Osigurani/Saosiguranik od treće osobe, koja ima obavezu naknade štete po bilo kojem osnovu već dobio naknadu za nastale troškove, Osiguravač ima može zahtijevati umanjenje svoju obavezu za iznos već plaćenih troškova za korištenje usluga iz ugovora o osiguranja.
2. Ako se Osiguranik/Saosiguranik, bez saglasnosti Osiguravača, odrekne prava na naknadu prema trećoj osobi ili prava kojim se osigurava pravo na naknadu, Osiguravač nema obavezu isplate, ako je na temelju toga prava mogao ostvariti pravo na odštetu.

Član 28.**Otkaz ugovora o osiguranju**

1. Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o osiguranju, ukoliko ugovor nije prestao po nekom drugom osnovu.
2. Ugovarač osiguranja može uz pismeni zahtjev otkazati ugovor o osiguranju za preostalo vrijeme trajanja, ukoliko ugovor o osiguranju nije prestao po nekom drugom osnovu. U tom slučaju neiskorištena premija umanjena za režiju se vraća Ugovaraču osiguranja, ako Osiguravač do tog vremena nije platio naknadu iz osiguranja I ako se nije desio osigurani slučaj. Ugovor se raskida s posljednjim danom mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.
3. Otkaz osiguranja se vrši pismenim putem uz otkazni rok od 90 dana, zadržavajući pravo da Osiguravač obračuna premije za iskoristeno vrijeme trajanja obračuna prema izračunu premije osiguranja pro rata.
4. Ukoliko Ugovarač osiguranja, kod višegodišnjih osiguranja, izjavи da raskida ugovor o osiguranju prije isteka roka, dužan je da Osiguravaču uplati iznos odobrenog popusta na premiju za višegodišnje osiguranje u skladu s zakonskom regulativom.
5. Osiguravač ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju, bez otkaznog roka i obaveze plaćanje troškova korištenja prava iz osiguranja:

-Ako se ugovarač ili Osiguranik, svjesno navodeći krive podatke, posebno simuliranjem bolesti, ostvari bilo koje pravo iz osiguranja ili učestvuje u takvim radnjama;

-Ako ugovarač ili Osiguranik u slučaju bolesti, namjerno ili zbog nemara, ne slijedi upute o postupanju koje je odredio lekar ili Osiguravač;

-Ako ugovarač ili Osiguranik namjerno povrijedi obavezu obavještavanja u skladu s ovim Uslovima.

Član 29.**Vansudsko rješavanje sporova**

1. Sve osobe koja svoj pravni interes crpe iz Ugovora o osiguranju zaključenom prema ovim Uslovima, prvenstveno će svoje eventualne sporove sa Osiguravačem, koji proizlaze ili su u vezi sa predmetnim Ugovorom o osiguranju, nastojati rješiti sporazumno, u skladu sa pravilima postupka Osiguravača o vansudskom rješavanju sporova.
2. U slučaju pokretanja sudskog postupka prije pokušaja rješavanja spora vansudskim putem osiguranik ili korisnik osiguranja će biti u obavezi u krajnjem snositi sve troškove sudskog postupka.

Član 30.**Postupak po prigovorima**

1. U slučaju da se Osiguravač i Osiguranik ne slažu u pogledu odluke o osnovanosti odštetnog zahtjeva ili vrste i obima posljedica osiguranog slučaja, Osiguranik može uložiti prigovor nadležnom tijelu Osiguravača u primjerenu odnosno zakonskom roku od 15 dana.
2. Povodom zaprimljenog prigovora Komisija za prigovore će, uvažavajući navode iz prigovora, će pregledati cijelokupni odštetni zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom, nakon čega će u roku od 15 dana donijeti konačnu odluku u pisanim obliku u skladu s aktima društva kojima je propisan postupak postupanja po prigovorima.

Član 31.**Način davanja podataka**

1. Sve izjave i obavijesti ugovarača osiguranja moraju se podnijeti Osiguravaču u pisanim oblicima. Ako na dostavljenoj izjavi nema vlastoručnog potpisa, Osiguravač može zatražiti ponovno dostavljanje izjave s dokazom da je pošiljalac saglasan sa sadržajem izjave. Rok za dostavljanje izjave smatra se ispoštovanim. Ako se zahtjev za ponovnim dostavljanjem izjave u zatraženom obliku udovolji u primjenom roku.
2. Ako je ugovarač osiguranja promjenio adresu boravka, a da o tome nije obavijestio Osiguravača, u svrhu pravovaljanosti očitovanja volje Osiguravača dovoljno je poslati dopis na posljednju poznatu adresu ugovarača osiguranja.

Član 32.**Izmjena uslova osiguranja i cjenika premija**

1. U slučaju potrebe izmjene i dopuna ovih Posebnih uslova, u slučaju promjene važećih zakona, te drugih zakonskih i podzakonskih akata koji se primjenjuju na ugovor o osiguranju toliko da bi ovi Posebni uslovi bili u suprotnosti s tim zakonima i podzakonskim aktima, kao i u slučaju bitnih promjena na tržištu, Osiguravač će donijeti potrebne izmjene ovih Posebnih uslova i cjenika i o njima obavijestiti ugovarača osiguranja u roku 30 dana, te ga pri tome pozvati na potpisivanje aneksa ugovora.
2. Ugovarač osiguranja ima pravo u roku 30 dana nakon prijema dopisa o promjenjenim Posebnim uslovima osiguranja prihvati ili otkazati ugovor o osiguranju. Ako se ugovarač osiguranja ne odazove na pismeni poziv za potpisivanje aneksa ugovoru ili ne otkaze ugovor, smatra se da je prihvatio predložene izmjene ugovora. Ako ugovarač osiguranja otkaze ugovor Osiguravač je u obavezi izvršiti povrat plaćene premije osiguranja, umanjene za troškove Osiguravača, za neiskorišteno vrijeme trajanja osiguranja, koji se obračunava po sistemu pro rata temporis. Ako se u proteklom periodu trajanja osiguranja nije ostvario osigurani slučaj.
3. U slučaju potrebe povećanja premije osiguranja zbog povećanja rizika Osiguravač će pozvati ugovarača osiguranja na potpisivanje aneksa ugovora o osiguranju u roku 30 dana od dana izmjene Posebnim uslovima o osiguranju. Ako ugovarač osiguranja u roku 30 dana od dana prijema obavijesti ne prihvati izmjenu ugovora, ugovor će se smatrati raskinutim istekom tekuće godine osiguranja.

Član 33.**Zastarjelost potraživanja**

Potraživanja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

E - ZAVRŠNE ODREDE**Član 34.****Pravni okvir**

1. Na pravne odnose između Osiguravača, ugoveraća osiguranja, Osiguranika, korisnika i drugih osoba kojih se tiče, a koji nisu regulirani ovim Posebnim uslovima ili ugovorom o osiguranju primjenjivati će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o osiguranju i ostalih propisa donesenih na osnovu ovih zakona.

Član 35.**Rješavanje sporova**

- Strane su saglasne da će sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja rješavati mirnim putem.
- Ugovarač osiguranja, Osiguranik, te korisnik osiguranja obavezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja izvijestiti Osiguravača.
- Obavijesti iz stavka 2. ovog člana, podnositelji dostavljaju u pisanim oblicima, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti.
- Osiguravač će zaprimljeni prigovor iz stava 2. ovog člana uputiti drugostupanjskoj komisiji. Drugostepena komisija Osiguravača sastoji se od dva (2) člana, od kojih je najmanje jedan (1) diplomirani pravnik. Odgovor drugostepene komisije dostavlja se podnosiocu prigovora u pisanim oblicima bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana zaprimanja prigovora.
- U slučaju da je u trenutku sklapanja Ugovora o osiguranju jedna od ugovornih odredbi iz ovih Uslova ništavna ili takvom postane, isto ne utiče na valjanost i obaveznost ostalih odredbi ovih Uslova.

Član 36.**Saglasnost za obradu podataka**

- Potpisivanjem ponude/police osiguranja Osiguravač daje saglasnost da ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo čuva, obrađuje i koristi lične podatke Ugovarača/Osiguranika, u svrhu rješavanja odstetnih zahtjeva, ažuriranja podataka, promotivnih i prodajnih aktivnosti, obavještavanja o novostima i ponudama, te direktnog marketinga, analize i istraživanja, kao i da se lični podaci mogu dostavljati subjektima u okviru redovnog poslovanja.
- Pomenuta saglasnost se ne može koristiti u druge svrhe. Osiguranik/Ugovarač saglasnost daje na neograničen vremenski period, do vlastitog opoziva iste.

Član 37.**Nadležnost u slučaju spora**

U slučaju spora između ugovarača osiguranja odnosno osiguranika i Osiguravača, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Navedeni Posebni uslovi za DZO UP-0299-03 2024 stupaju na snagu sa danom donošenja, a primjenjuju se od 21.03.2024. godine.

Feda Morankić, Direktor društva

Broj: 71/24/I-UD/1/R1/1